

t38_setwiseo

(TMLhH5YgTySpbY2tuzPXLuvTXXBmWQgHRBv)

October 27, 2020

Let $v1_binop_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9_setwiseo : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_finsub_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_setwiseo : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_binop_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_binop_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_binop_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((m1_subset_1 X1 (k5_finsub_1 X0)) \wedge (m1_subset_1 X2 (k5_finsub_1 X0))) \Rightarrow (k5_setwiseo X0 X1 X2 = k2_xboole_0 X1 X2) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. (((v1_funct_1 X1) \wedge ((v1_funct_2 X1 (k2_zfmisc_1 X0 X0) X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X0) X0)))))) \wedge ((m1_subset_1 X2 X0) \wedge (m1_subset_1 X3 X0))) \Rightarrow (k5_binop_1 X0 X1 X2 X3 = k1_binop_1 X1 X2 X3) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. (((v1_funct_1 X1) \wedge ((v1_funct_2 X1 (k2_zfmisc_1 X0 X0) X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X0) X0)))))) \wedge ((m1_subset_1 X2 X0) \wedge (m1_subset_1 X3 X0))) \Rightarrow (k3_binop_1 X0 X1 X2 X3 = k1_binop_1 X1 X2 X3) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0. (v1_funct_1 (k9_setwiseo X0)) \wedge ((v1_funct_2 (k9_setwiseo X0) (k2_zfmisc_1 (k5_finsub_1 X0) (k5_finsub_1 X0)) (k5_finsub_1 X0)) \wedge (m1_subset_1 (k9_setwiseo X0) (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k5_finsub_1 X0) (k5_finsub_1 X0)) (k5_finsub_1 X0)))))) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. \forall X1. ((v1_funct_1 X1) \wedge ((v1_funct_2 X1 (k2_zfmisc_1 \\
& (k5_finsub_1 X0) (k5_finsub_1 X0)) (k5_finsub_1 X0)) \wedge (m1_subset_1 \\
& X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k5_finsub_1 X0) (k5_finsub_1 \\
& X0)) (k5_finsub_1 X0)))))) \Rightarrow ((X1 = k9_setwiseo X0) \Leftrightarrow (\forall X2. \\
& (m1_subset_1 X2 (k5_finsub_1 X0)) \Rightarrow (\forall X3. (m1_subset_1 X3 \\
& (k5_finsub_1 X0)) \Rightarrow (k5_binop_1 (k5_finsub_1 X0) X1 X2 X3 = k5_setwiseo \\
& X0 X2 X3))))
\end{aligned} \tag{5}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. \forall X1. ((v1_funct_1 X1) \wedge ((v1_funct_2 X1 (k2_zfmisc_1 \\
& X0 X0) X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\
& X0 X0) X0)))))) \Rightarrow ((v1_binop_1 X1 X0) \Leftrightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 \\
& X0) \Rightarrow (\forall X3. (m1_subset_1 X3 X0) \Rightarrow (k3_binop_1 X0 X1 X2 X3 = k3_binop_1 \\
& X0 X1 X3 X2))))
\end{aligned} \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. k2_xboole_0 X0 X1 = k2_xboole_0 X1 X0 \tag{7}$$

Theorem 1 $\forall X0. v1_binop_1 (k9_setwiseo X0) (k5_finsub_1 X0).$